

Аты ттары эрэ утуктэ сыйдымыахха

Мин союзхозяин, кылгас да кынгаң буоллар, ыччаттарийззэхтигиниң үзлэсебитим, Билиггиң үерэн бардым. Онгоң ханик санаалар үсөнжэбитеттариң үзлэсиззэхтэрбии наиста үлгэстижхин бағарабын,

Дойду буттүүн ызархан измігі олорор—астанасында шыныр, кырызычын, биңиги курдун урукку «ргүгөр сайдыбат» хытыны сирдэр тинники дылыцабыт дынкында сух, омутушан күйртәннелэр таҳса тураллар. Барытын аңдан синиежкин, Биңигинин Иш дойду туңгар тымындарын да толук ууры жарыбат, байын чындынисодар уонсайын үрдүстүп тутар дын холобуругар чиншиттерээ. Биңигини—саты уонус сыйларга төреобүттори. Катын саштаахына, биңиги подуюн изөөлөр улаза дъоңурдах, одохко туюх эрэ натараастээх жибіт. Ол арзеппі аға саастаахтар биңигини молтөхтор дын үгүстүк сагараллара. Нырдым, сарын уотун аасын, бастакы пятилеккаларга дойдуни оре кетешпүт залардэргэ биңиги тийбэт болулохпүтүн сөн. Киндерин олжыз бейзэ уңаарбыта, Аны бүгүн биңиги бүгүнкүү эзлэрээр молтөстүлөр дынажын боларбай.

Быт. Ити байобит порумбапт күтүнүрүн, достойністүүн билбәппиттэн дин саныбын. Биңизхэ ону хана уэрэппиттэрэй, суха буодыца, Атын дыюн тоңкорбут, наспирбигт эрэ—сирбиг бағыт, ону да сиң-хото билеңхлигт дую. Оттон сака поруота эзударайынан, уус тарбадынан, ейүн-санаттын далаанынын аттыктартан турхада иетаң сух дин саныбын Иш театрыбыт ора көтөүү, учесайдарбыт, спортсменнәрбыт сыйтийцилерин ылан порушиб. Уруку орттүр түстүуга эрэ улахазыны билдибитеңстүбүт бурллахытына, аны Ордикиникидлевской орбижон уола Артамонов профессиялларга наратада зан дойдуга бастаат. Аттытар да тустарынан аахтакхыт. Гиннегинаер ойнуммутун зан дойду заттаахтара хайдах курдүн сөздүзәрмактай дыңдар! Поруот маңаца дилриг. Ону сабыннараар улахан түбүлгәзә тайшарар биңиги азаплан, наспит-

шитин баңарабыт.

Түз-ханының ининш, ыччат унгүйгө да күнбашына да интериерінде улаханың намтаста. Көпсөткін кордеххе, ити билдәр. Аны түз ома көркөшебилділәздің сағалымын күрдүк ерекүненін иле, оны тиңдер кылайын жардабеттар. Отсан үләрә эпитеттере суюндың туңунаш хас изийлиниң, совхоз ахсының айдаң бөце. Араасындаң көмәлшығын бул күллүкке улахан, бел кыргызтар жылта бекенин сыйтасын тұмбаараллар. Кинтән да саининка-ныбыстыбашын уорар буолулар, тоғанин издің тәкес кырындыртада да вливилэр таралбет.

Орайонуң ычшаттарынан дъоурударын - талааннарын саыннаралларға шыншылдарының күнделігінде, Кинказэр ойдерүнде сақааларын ити ділки салайтыннанда. Уруқку эртүрлөр бағдар, итни национализм ділеш күрдүк ойдуох этилар. Дынжэр, патриотизм национализмдан буқатын атының арый да ыйдаштардар ішінде ойдуон септің көзінде көрүрет. Білдір көрүрүнде ойдуур, билар түбүттән общественен наш сақалазының быныштынан узелдір оскуголлары айналда, озор узелдерине мұнчыт 'дуунатын' жатта. Дынжэр ойдуорларда, Орайонуң ычшаттың тарилатын шыншылдарының көзінде көрүрет.

Түгү оңоруохха себүй? Үзүүлүп сүрүүнүүре буоллаа

Мин санаабар, норугт байеткин норугт бийдүйншээний саналыншар обигэр санаатынтар интихаха Атын санаатын шаржидын норуулж чадахаа тийнчилжээ.

Ыарыңах дъон сүлүүспалыштара суюң

Алтыны 1 күнүттән тынысчаның саллаштар шэлэрд дәз чөлжекиниң уйын тынысаахтара. Чулаң, саты күнтән ССРС Оборонатын министро анифия маршал Евгений Шапошников баладан майын 12 күнүнгә илии баттаабыт 436 №-ләх бинисеңе күнүнгөр күнәз цискәй сулуусла полковника Валерий Золотов, - Специалистар, биширилгән гражданнар этилескин учуготтани уонна би шиги инициативалының шарынын распесиенелди. Рынъар 44 ыстайбаца улар рыхтылар юлларыннан да. Дорогубийзары туруулан Сайынанай-яра

— Ит бирназе ис хо-
бондо — мәрызилар распи-
санисынаның, оссе жолту-
засын аттакка, призынини-
тары медицинасын көрү-
түнүнан 1987 сүйлөшкөннө-
нен тарбият 360 №-дээз

бийлескенде 200 жиээх биринчсээс улармындары юулдрийн түүвэр — дэлгэ бийнхээ телефонуунан ССРС Оборонийн ми-нистрийнтын бийн ба-ланынай-врачебай комис-сийнтийн начальника, меди- лялдар.

Итэх ор чуутгүүлбүү биринчсээс албэхтары таары-йынча Хөлзүр, систэрийн тонооцнуур тогтоогчилуудаах, сүүхэхтерээ, унгуу-тара, иштирдээр, о. д. и. наадлыар дэлгүү. Бийн пер-

хе, атын омун оболор-тоболоруң ере көтөүен сүлдүлдүрүп, түмсүүлүзэх-тар. Сахалар киндер ортолодугар ширидатынин, ардам-тардам баран хана-быт саха буоларбытыгтан кыбыстар журдук түттабыт. Ити байобит порумбапт күтүн-сүрүн, достони-етватын билбаптыгитэн дин санылыбын. Биңизэ ону хана үзүүлүнтэрэй, сүкүт буодлаша. Атын дъон-но онтторбут көнспирбүт эрэ—сирбүт бағыя, ону да сиз-хото билвекит дую. Оттон саха поругота шуударайылан уус тарбасынай, ешүн-санатын далалынын атыннартан түрх да шаңдаң суох дин санылыбын. Ити театрбыт ора көтөүүн, учсанадарбыт, спортсменнәрбыт си-тийиндерин ылан көрүн! Урунку ортугтар туустууга эрэ улаханын биллибигит-настубут бурлашытына, алыш Ордиконникиджескай оройын уола Артамонов профессиялларга наратыса зан дойлугта бас-таата. Атыннартада туусту-ман захтакымт. Гашын- баар-суох ининдер кына-тарыгар түл, сымыналын лазырдарытар «саба ту-нуу» босола, үүс сирор-го итисор сабыллытала-тылар. Валиги сандигин ою сыйынан улэ, сымына-лан лазырыгар үлэлзебиллигин күпүстүк саныбыт, дынгэр, ити лазыры-га үлэлниргэ, үлэ үерүй-жеткирэг үөрөммүт эбигийт. Үлэлниркитиң биңизди да сүрәлдүнүр этибид да, күнайн да күүнин, берездике да хан-чыгтараң үлэлнир этибид. Од ободо туналыым эрэ зөйт, Оюону айынан, хары-нынын үлэлтөн күмчүлүтү сатаанын кирикхана күнде-ны эрэ ынзор. Элбектэ-үчүгэйдин тарылэн үлэл-тиххэ наада дин сиизин-сананан салайтарыаха. Оюону үлэзэн инингэ бары усулубайдалары тары-лини иринаххэ. Билигин сөрөх оскуулалар тыя си-ригер үзэллир автаахтарда, совхоз, отделение уло-ларында, сиз-хото комо-деспоттар, овогор или кы-нальзартаң ырах, сыйын-дыштар.

рынан салхатхых. Әзизнис-
тинаер ойнуммутун зан
дойду затташтара хайдах
күрдүн сөздүлөр-маттай-
дыдар! Норугт кыңаңа дик-
ригү. Ону сабыннаар,
улахан түнүлсөз таңшарар
бийнги, азардар, изслит.
Ороибүр ыччыттарытар
дъюкурдарын - талаани-
рын сабыннар алларын
шыахтары киэйткүн тоск-
тинахса. Кинниэр ойдерүн-
санзааларын ити дижки са-
лайтыхха. Урукту эртүгәр,
баадар, итти национализм
дизэх журдук ойдуюх эти-
лар. Дынээр, патриотизм
национализмдан букатын
ағынын арый да ыйда-
шылар.

Усүнүнен, көлиң сыл-
ларга ыччыттар атын кир-
лэрзин калбит кунаңаныг
буолултуулара улаатта.
Киши, байзтин айыраты-
нан да бийнүллаах, үчү-
гайдазээр кунаңаныг түр-
генинк ушынанаар, Онуохан
збизи биллийбит-көрүүбүт
памыңда охсор. Туох да
үчүгайдазэкин субу диж
бизбеттербүт да, этмиң сир-
тэн излээ эрэ диж ырыз-
быт-тойинпүт. тантаслыг
саныпт үларына түнээр
Кини жокул буолохташам.
Ол эрээри ол хайа да ер-
тунэн дууда тымыстырын-
тыгар, дъяздайтынтыгар.

шардар инхи ойдүн сөп. Бэлэг норогтуудаа бий, түүхтэн обществен-
ных садалжмын быйнчтын
чаржийн орчуулж ашиг-
тийндаа суюнтаах.

жан улазып оскуоллары аныкхх, олор улазерин ычтат дуултам жетта дүйөрдиллехх. Оройбон ычтатын тарилат шинийзээ аныл программа оғосторо, улаки сурундаура буоллар учугай буолуох эт.

Ижкининэ, обону, ычтаты улэнэн иштинг болып табылады да, төрөл эрэл гэртгэлийн таат. Оноо билэхэд энэ эзэххэ, ичтаттарын программаны дуулламжын гэсэн кыттылыара жиньжээ эт. Од энэ ужсситинизээ боломжийн, ыстаан бишээ бишиттэн, ишилэр эмийн бийцэлдээр этэр тыла суюн хийж бийттэргээн буолуох эт.

н замтому күйүрдүүххэ дуо? Н. КЛАДКИН.

Н. КЛАДКИН.

шэй системаларын фурун
қынчаларын кыра да күз-
баклашып, изва марзылмаа
гипертонической барлык
бастаки стадиентинан ыза-
лдар, антипол ревмати-
змаах дьоц ити испиңиз-
из пилориальлэр. Ыз-
рыйлар толору испиңиз-
тарин күттэ нии барыт-
блейтін сөн. Бишаги
сулдууспайдын салдар ың-
чатаар ырыназарына ити
испиңизиз сөн тубаңау
бүедликтарына, дынгизе-
байыштый сулуустатта

тоттору ыңғырыллаптар,
436 №-дээс биринчى
урукуну күрдүн зөвнөмө
тарга эрэ-бүтөлбиккя, сал
жаттар шайланарын номите
тарыптар, оскуулаларды
общественностина буттүүн
гар эмиг таңдалилдиктэр.

Аасылт башкорттарның «Кызы» заһыат редакто-
ра Д. Н. Николаев биши-
ги орундооңут шашынгәр
сылдыйын азаатчылары
нытта поруста. Капсатни
билимги уустук комиз
башыт органнара байзэ-
рин үзләрингәр ханык
сүоду-нини тутуңулаах-
тарын, чөлшән, соторугал-
дыга поруст җанынган ста-
тулун талбыт. «Кызы»
туох смалланырын сорук-
тайын тунуван буулла.
«Кызы» балдаң мыйын 4
күнүнәэр нүемәрингәр ити
тунуван суруллан туар.
Бу заһыат редакционный
коллегията сурутту хам-
ланынтын кэмнегар за-
вааччыларыгар алдырыс-
гышыт суруга отердеңүү-
тү «Сана флохх» зине
бөлжеттәммиз. Онон би-
лигии «Кызы» сүрун
сөрүктарын тылъиттан-ты-
лыгар туңарын хатылышыр
наадата суюх дин саныбын.
Ол синугар редактор
бу тунуна туюх санаа-
лаацын ахтан ашарбыта
азаатчыга сонун буулуо-
са. Хайа уонна байзатни
сытыы берүүтүнэн рес-
публикара кишиник бил-
дәр журналист тылъин-
ойн тутан олорон күн-
зайы истилдәбет.

„КЫЫМ“ уотук
саналысы сабыса

Онуоха партия рескома ээс буолбакка, журналистар эмээ бурийдаахтар. Ол түнэн бэран бобуу баарын үрдүүнэй партийнай салалтны критикалызыр ыстасны алар, бинир дилээн да буоллар, тэлж нөхөн тахсаталаабыттарын бийнги, азгааччыдар, билээбит. Дэлнэр, редакцияйн айар колективын мундыхаахтарыгар хайыат стагнуун, үзлэтийн хайысхатын уларытар туунан кэпсэтийн эрдэгтэн тахсан испит эбт. Ол ингээр партия рескомун организтэйн арааран национальтай хайыат огзортуунай болцууроос эмээ котогуулээ сэлдьбыйт. Окон айар колективы сууллуу тутан хаальнийнгайдэх-сайсаалаах дьон дээн сяналызырбыт та-былмын суюда, Олох сайдытын атыннык корор, кырдыгы хайдах баарынай суурбартан күттам-лахтарынц, дынлаа иштүүв. Азгааччы боломтотун таңыгар хаалар нацээнээх, сонунваах сяньматтар рынок усулубуйятыгар ор барыахтара суюда, икэн-сүтэн, эзэн иниэхтэрэ. Дмитрий Николаевич билгиги хайыатын рекламалцааныг редакцияյа санаа дьону сүүмэрдээнийгээ зэвлэтийн түбүүгүрээр измээ. Комерческий болцууроостара редакторы солбуйчычы дээн урут сух штат корулүннэ. Манна юрист идэлээх Афанасий Досунаев талыллан үзлээзэрээр. Редакция бийсөттөн дэллэннаа. Олортон бийригэр, социалный юрист, правовой земуснал отгэлжигар, сабзиадиссийнэн Чурапчыттан журналист Степан Попонку үзээз ыллэллар, Билигги түргунаай үсөттөн үсөттөн салайчычыларын мизетээз эзэрчигэр.

мат ханыматчылтар манина эмис узалиниллэр. Иттиханк журналистардан биордэстөрөн норуот ханыматын редакторынан редакция үзүүнттэрэй байдаларга таллылар. Бы эмис «Кырым» статуунын быннытыван коруот ханыматчылтар, кимтэн да тутулуга суюх башыт органыгар кубулуйбарыгтар ланааччытын ахшадаа элбизи инхигитар зорли усактар.

Нарсук олоохи саламай турар.

«Кырым» эзжэктээс урукку кээмийнин тазир буолууда Улжарзы ортуун эйебүллээх ханымы республикатацы национальхай барварын фейли та үбүлүөдө. Онон хас да көлүенэ саха дьонсо олохпүт аргына оностубут «Кырыммыт» сандыны узелинргэ; уотун сагаллыны сафарга бөлзиминэр.

П. ПОПОВ.

Чурапчы оройуонун байыннай комиссарын
БИРИКЭЭЛЬ

1991-ын, балабан тайын 24 күн.

1. Деятельство сельсовет башкир

Чурашты сэл,

дательство сельсовет башкортостанын быгәр-
татилыбыз күоппүйата.

Э. Уярэмийн эбээр улалзжиг сиртсан салайнаачыг бэхээтээх нуучыг тэлжинан сурулжиг характеристика (2 эхэмпэл).

6. 3x4 кээмийдээх фото (4 устуука).

7. Оборонный значоктар, спортивнай разрядтар и нормаларын туттарызы, ДОСЛАФ үераттар тарылтэлэрлөрөгөр уонна профтех-үераттарын систематын замендерларыгар үеренин туунаш меснираалжалар, дасчабырканийлар, автомо-былы мынтын көнгүлдүчүү, асемблик-

Предприятиялар, учреждениелар, тәрилтәләр, совхозтар уонна уерәх замандашиларын салайтындыра премиялары.

тари ини көмкү үзүлүрдүн (үзүрхэтарлыш) бесходу охтаахтар, призываик командирлескава сыйдар буелдаудына онтон ыныргары охтаахтар, призываини участакка ыйыллыбыт болдьо хо баар буолуулардын хааччыны охтаахтар, ал эрзери призываиктарга Советский Армияда сулууслава ынтырыллар бишрдин ләз бабаш склэр туттарылла шигитин толору ахсааны ошорсую сухтаахтар.

Субуруускайдар соңуллубуттар

- Үйт былаанын толорусу үзүүт тийбээт.
- Үзүүт олохсуйон үзүүнүр олорор усулуобуйга мөлтөх.
- Үзүүнүр, олорор усулуобуйан түпсарыбы сөхөз синунан хада-хадалымын биллибэт.

Ү УТУ государственное ведомство сельскохозяйственных учреждений Субуруускайда альянс сельхоз «Хатынчай» отделение № 98, Болотного 147 тонна настахтар.

Сайынчынан кирил баран уулзут оссо азырыттан атара таңдары тусе, сый түмүнчизэр да дээр ишви сийинчизэр орхижит суюх, — дээр сөхөз шалабын зоотехника Р. А. Тимофеева.

Сөхөз ҮТУ ынчынга пылааха көрдүрүүлүмните быйыл эр булбатах; сильтан сый таңдары түннээр. Биргичине тутуй дээр сандык жытын ускуур.

Сөхөз шалабын зоотехника К. К. Навчукай «Сөхөз производственный көрдүрүүлэр» памындаа үс сүртэн мин санаабар тутулугтаах. Бастакынан, бастайсанай үзүүт суюх. Оснууда олорорин олоруб. Ишнийен, проэн-

